



Tšhošwane le Tlou

Sicelo Hlamandana

Simangaliso Sibiya & Fezile Twala





Mesong ye mengwe, diphofolo di ile tša kopana gore di kgethe kgoši ya tšona.

Diphofolo tša go fapafapana le dikhunkhwane di tlile kopanong.


Ka moka ga tšona di be di maketše.

Ditlou, diphofolo tše dikgolo di be di se gona kopanong.



Kopano e ile ya tšwela pele ntle le ditlou.


“Dikgetho di tla tšwela pele le ge ditlou di se gona. Re swanetše go tseba kgoši ya rena lehono,” Leribiši la realo.



Diphoofolo tša kgetha Tšhošwane go ba kgoši ye mpsa.

Tšhošwane, le ge e be e na le letšhogo, ya dumela go ba moetapele.


“Ke maikarabelo a magolo a go nepiša mošomo wo montši,” ya nagana.



Ditaba tša go kgethwa ga Tšhošwane bjale ka kgoši di
ile tša phatlalala ka lebelo.

Ditaba tša fihla ditsebeng tša kgošana ya ditlou.


E ille ya befelwa kudu.



Kgošana ya ditlou ya ya sethokgweng go yo nyaka dijo.

E be e na le maatla ebile e tletše ka lenyatšo, kudu go diphedi tše dinnyane tša go swana le ditšhošwane.


E be e se na taba gore e šwahletše seleteng sa ditšhošwane.



Kgošana e be e eta e robaganya dikota ka maatla a yona ge e sepela. Ditšhošwane tša tšwa tša ipha naga.

Kgoši ye mpsha, Tšhošwane ya gogoba, ya tsena ka gare ga mmogo wa kgošana ya ditlou.


Tšhošwane ya re, "O swanetše go hlompha batho ka moka." Ya loma kgošana makga a mmalwa.



Kgošana ya ditlou ya lla, ya ba ya kgopela tshwarelo.

Ka lona letšatši leo, ya boela gae e nyamile e se na dijo.

Ditlou tše dingwe di makaditšwe ke go kwa ka ditshepišo tšeo kgošana ya tšona e di dirilego go Kgoši Tšhošwane.



Ditlou di be di thabetše go bona kgošana ya tšona e boile gae e bolokegile.

Di be di se na taba gore Tšhošwane ke kgoši.

Ditšhošwane di ile tša buša le ge di nyatšegile.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Tšhošwane le Tlou

Author/s: Sicelo Hlamandana

Translator/s: Dikeledi Queen Shai


Illustrator/s: Simangaliso Sibiya & Fezile Twala

Assurer/s: Connie Makgabo

Language: Sepedi

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

